

# Сэрийн оюулор кэпсийиллэр



**Андросова Мария Прокопьевна 1944 сэйлааха түөрт оюулоох Прокопий Николаевич, Татьяна Степановна Андросовтар дынэ кэргээтэригээр үнүс оюонон төреөбүт.**

«Дьоммут Кэбээйи оройонун киинигэр, Сангаарга, таас чох хостоо үнүнгар үлэлийн сэлдэн билсэн ыал буолбуттар. Нам улуу үнүн Партизан нэхилиэгэр олох-сүйбуттар. Холкуос төхүү үзэхиттэрэ буолан, Сталин төбөлөөх мэтээлинэн нацаараадаламмыгтар, стахановцтар буолбуттар. Сэрийн сэлларыг гар, ханна да буоларын курдук, Кыайын тууугар бэйэллэрийн харыстаммака үлэлэббиттэр. Ажам сэлгыхытынан, хонуу биригээдийнринэн, ийэм – ыаннныксытынан. Оччолорго оюулорун илдээ сэлдэвэллара, күнгэ түөртэ ынахтарын ыыллара, ыам быыныгар бурдук хомуйаллара, оттууллара. Үнахтарын бэйэлэрэ хомуйаллара, ныирэйдэрийн бэйэлэрэ ахаталлара. Онно бишиги курдуктар, көмөлөстөө буолан, илин-кэлийн тусүүр-бит, илдээр-аёлар сорукка сэлдэвэллара. Онон устуунан барыга барыг үерэнэжин, үлэлээн күнү барыгын. Тангас-сал тигийтэ илиинэн, идэхэ сиэтэххинэ сүөхү тирийтин куурдан-хатаран, ынахтаан, талкынан имитэн атах тангаа онгостоллоро. Сиэмэ бурдук хомуулнаа ына, ханын сиэбитин кэлиигэ кэ-

бэн, арааран, суорунаа тардан лэппиэскэ бунараллара.

Сэрийн бүтэн, олоо сангалы ерө тардар кэмнэр буолан, оюо-уруу оскуолаа үөрэнэр күннэрэ үүммүттэрэ. 1953 сэйлааха нуул кылааска үөрэнэ сэрыттахпына, ажам Арын Кыынньярбыкка түбүркүүтээхтэр балын-халарыг гар сыйтан өлөөхтөөбүтэ. Қыынын ыалга олорон үөрэммитим. Ийэм убайын кытта сүөхү ахата Чурапчыга барыттара, саас өрүү эстийн биирдээ кэлбитетэр, бинигини ылбуттара. 1956 сэйлааха аны ийэм өлөр. Саас, сайын дукаахтарбыт ахаталлар, күнүн иккиэммитин детдомнга ыыппыттара. Изоляторга сэтыаран баран, миигин Бүлүү детдомугар Яковлева Паша дизэн кынхы кытта пароходуунан ыыппыттара. Эниилигээр 12 оюону түбүркүүтээс контактахтар дизэн Ньюбаа Куочай дизэн сиргэ сэтыарбыттара. Эниилигээр Үеүээ Бүлүү детдомугар ыыппыттара, хата, бираатым онно баара. Эниилигээр уонча оюону, ол инигэр бирааппын, Суотту детдомугар утаарбыттара. Онно икки сэл үөрэнэн, ахсыс кылаас кэнниттэн, убайбар Партизангээ кэлэн ыаннныксыттаабытим. Онтон Төнгүлүгэ СПТУ-га ветеринар идэтигээр үөрэнэн, Никольскойга ананан кэлэн үлэлэббитим, техник-осеменатор буолбутум. Оччолорго Никольской «Нам» сопхуос биригээдэтэ этэ. Райсовет депутатынан талыллыбытим. 1976 сэйлааха салайар кадрдара бэллэмнийр техникумнэ үөрэнэн бүтэрэн, Никольскойга биригэдэйирийн-зоотехникийн ананан, салгын осеменатор идэтигээр үөрэнэн 18 сэл осеменатордаан, нэхилиэжээ сэбиэт секретарынан, специалийнан үлэлээн биэнсийээ тахсыбытим», - дизэн Мария Прокопьевна сэхэнин түмүктээбите.

Сыл – хонук. Сааныран, билигин кынхыг гар Татьянаа, сиэннэр ситиинилэринэн, үөрүүлэрийнэн кынаттанан, үтүү сүбэхит, эйэбэс эбээ буолан этэнгэ олорор.

**Т. НИКОЛЬСКАЯ, Никольской**